



Grade 1



TERM 4









HL VEN








WORKSHEET

PACK



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱟ.
	ᱵᱤᱨᱫᱟ	ᱵᱤᱨᱫᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱟ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱟ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟ 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	<div data-bbox="635 862 1257 1680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṅwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṅWALANI	ṅwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱠᱤ. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe
2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende.
3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ.
	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṅwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṅWALANI	ṅwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṅwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṅWALANI	ṅwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ᱵAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ᱵAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ.
	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	<div data-bbox="635 862 1257 1680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoḲhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe
2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende.
3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ.
	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	<div data-bbox="635 862 1257 1680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṅwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṅWALANI	ṅwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoᱠᱤ. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoḲhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe
2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende.
3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ᱠAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	<div data-bbox="635 862 1257 1680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoḲhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ.
	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	<div data-bbox="635 862 1257 1680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱠhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoḲhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe
2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende.
3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱠhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṅwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṅWALANI	ṅwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ.
	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	<div data-bbox="635 862 1257 1680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṅwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṅWALANI	ṅwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	<div data-bbox="635 862 1257 1680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe
2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende.
3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ.
	ᱢᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ	ᱢᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi ya᱆. ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	<div data-bbox="635 862 1257 1680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 1971">Bohlale na Siya vho ima vhoᱠhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	--

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. bohale na siya vho ima vhoḲhe
2. bohale u khou sumbedza siya zwe a pende.
3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	vhurukhu	zwanga	mvula	mvelele	
		khumbelo	kweta	ṭwela	ṛwata	
	VHALANI	Siya o ambara vhurukhu vhutshena. O pennda maluvha e a ola nga mudala. Vhanwe vhana vha khou i tama. Zwickhipha na zwone zwo oliwa vho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mipenndo yo naka vhukuma. Mipenndo i shuma na u nakisa mbondo dza nṅu. Vhonani mipenndo ya u naka ya Bohlale.				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	Tondani u na mafhungo. Mafhungo aya ndi a u pennda. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa funi mipenndo. Vhonani luvhondo lwo naka hani?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshikolo.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi nnyi a re na mafhungo? Are na mafhungo ndi _____. 2. Ndi mini zwo nakaho? Zwo nakaho ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	tshikolo	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mmboniseni o vhudza Mmbangiseni mafhungo. Aya ndi mafhungo a mipenndo. Ngauri mipenndo yo naka. A hu na a sa i funi. A si u naka hazwo!				
	ÑWALANI	1. Ndi mipenndo ya nnyi ya u naka? Ndi mipenndo ya _____ ya u naka. 2. Mipenndo i a funiwa naa? Ee!/Hai mipenndi i a funiwa/a i funiwi.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mipenndo

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	mipenndo	pennda	mangadza	bugu	munwe
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	

	VHALANI	 <p>Bohlale na Siya vho ima vhoᱵhe. Bohlale u khou sumbedza Siya zwe a pennda. Izwi zwo takadza Siya. Ngazwo a Siya o tou sedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. bohlaḲe na siya vho ima vhoḲhe 2. bohlaḲe u khou sumbedza siya zwe a pende. 3. takadza Siya Izwi zwo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	<div data-bbox="438 873 1508 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1758 1540 2049">Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳlutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḋa tsha tshiḋori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḋhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḋori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḋhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḋu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. ḋulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha ḋo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	khwevha
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	khwali

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ḽWALANI	ḽwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṽu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ḽWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha ḡo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. ḁulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha ḁo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiliwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga la zwithu zwothe vha sa athu u la vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha la vhuswa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u la.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Ḳlutshelwa

fushea

mavhele

fura

vhafunzi



BULANI
ZWI
PFALE

khwali

khwevha

khwali

khwevha

khwevha

khwali

khwevha

khwali







VHALANI







Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳlutshelwa vhuswa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	khwevha
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	khwali

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha ḡo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ḽWALANI	ḽwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṽu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ḽWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	khwevha
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	khwali

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha ḡo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ḽWALANI	ḽwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṽu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ḽWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	<div data-bbox="438 878 1508 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1758 1540 2049">Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha ḡo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ḽWALANI	ḽwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṽu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ḽWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	khwevha
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	khwali

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha ḡo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	khwevha
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	khwali

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiliwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga la zwithu zwothe vha sa athu u la vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha la vhuswa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u la.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha ḡo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Ḳulutshelwa

fushea

mavhele

fura

vhafunzi



BULANI
ZWI
PFALE

khwali

khwevha

khwali

khwevha

khwevha

khwali

khwevha

khwali







VHALANI







Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiliwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga la zwithu zwothe vha sa athu u la vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha la vhuswa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u la.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Ḳlutshelwa

fushea

mavhele

fura

vhafunzi



BULANI
ZWI
PFALE

khwali

khwevha

khwali

khwevha

khwevha

khwali

khwevha

khwali







VHALANI







Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳlutshelwa vhuswa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ḽWALANI	ḽwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṽu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ḽWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	<div data-bbox="438 873 1508 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1758 1540 2049">Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	ndzumba	ndzemba	
		ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho ṭulutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho ṭulutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	ṭulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Ḳulutshelwa

fushea

mavhele

fura

vhafunzi



BULANI
ZWI
PFALE

khwali

khwevha

khwali

khwevha

khwevha

khwali

khwevha

khwali







VHALANI







Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Ḳulutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	khwevha
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	khwali

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaḲa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha Ḳo Ḳulutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Mavhele ndi tshiḽiwa tshihulwane tsha Vhavenda. Vha nga ḽa zwithu zwoṯhe vha sa athu u ḽa vhuswa a zwo ngo lingana. Vha fura nge vha ḽa vhuswa.				
	ḽWALANI	ḽwalani maipfi a re kha  na  kha ṯhalusamaipfi yaṽu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Mavhele o vha o dzumbama murahu ha thavha. Vhathu avha vho vha vha sa koni u a swikelela. Hu si na vhuswa vha pfa vha sa athu u ḽa.				
	ḽWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshovha.				

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzembra	ndzumba	ndzembra	
		ndzembra	ndzumba	ndzembra	ndzumba	

	VHALANI	Hafha shangoni he _l i vho vha vho t _x lutshelwa vhuswa. Fhedzi mavhele a murahu ha thavha. Vhafunzi vhavho vha tea u thusa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhuswa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa mini? Shangoni i _l i vho vha vho t _x lutshelwa _____. 2. Mavhele o vha e ngafhi? Mavhele o vha e _____ ha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	t _x lutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	
	VHALANI	Lusunzi lwo vhuya na vhele. Muñwe na muñwe o ḡi lugisela u lima na u kaḡa. Ho dina khwali dzi no pala mavhele.				
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho vhuyaho na vhele? Tsho vhuyaho na vhele ndi _____. 2. Ndi mini tsho dinaho? Tsho dinaho ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khwali

ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	ṭlutshelwa	fushea	mavhele	fura	vhafunzi
	BULANI ZWI PFALE	khwali	khwevha	khwali	khwevha	
		khwevha	khwali	khwevha	khwali	

	VHALANI	 <p>Ho takaliwa vhukuma vhabebi na vhana vho kaṅa mavhele. Vhonani uri mavhele vho a wana hani? Nahone tsimu yavho ndi khulu. Zwino a vha tsha ḡo ṭlutshelwa vhuswa.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhonani uri mavhele vho a wana hani 2. Nahone tsimu yavho ndi lukhu. 3. Ḳulutshelwa vhuswa Zwino a vha tsha Ḳo.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na 
kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muᱢᱤᱠᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miᱢᱤᱠᱤᱰᱤ ya vhududo. Vha vhoneᱤᱤᱤ vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	Ḳanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	

	VHALANI	 <p>Vhana khevha vho ambara madzhasi na miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḲadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	Ḳanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	

	VHALANI	 <p>Vhana khevha vho ambara madzhasi na miḲadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !







VHALANI







Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ḷ nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho.</p> <p>2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.</p>



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	<p>1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____.</p> <p>2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	Ḳanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	

	VHALANI	 <p>Vhana khevha vho ambara madzhasi na miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !







VHALANI







Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	Ḳanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	

	VHALANI	 <p>Vhana khevha vho ambara madzhasi na miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	Ḳanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	

	VHALANI	 <p>Vhana khevha vho ambara madzhasi na miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ.



ᱢᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ

ᱢᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi a re kha  na 
kha ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi ya᱆.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muᱢᱤᱫᱷᱟᱲ

ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !







VHALANI







Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miᱢᱤᱫᱷᱟᱲ ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	Ḳanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	

	VHALANI	 <p>Vhana khevha vho ambara madzhasi na miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI







Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ḷawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miḡi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ḷanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuḡi kha vha re na madzhasi na miḡadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: muḅadzi

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhasi

Ḳanga

gunubu

phepho

ambara



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

Nzwelule

nzwii !

Nzwelule

nzwii !



VHALANI



Vhana khevha vho ambara madzhasi na
miḅadzi ya vhududo. Vha vhonala vho ambara
zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e
vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. vhana khevha vho ambara madzhasi a
vhududo
2. vho ambara masidzha a u naka
3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	ndzemba	ndzumba	ndzemba	ndzumba	
		khwali	khwevha	khwali	khwevha	
	VHALANI	Dzhasi langa lo naka. Ndi a lifunesa. Mmawe vho ndzumbela uri dzhasi vho fha murathu wanga. A li tsha nndingana ndi lituku.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Ni tea u vha na dzhasi la vhududo. La Bohlale lone li na vhududo vhunzhi. Na gunubu dza lo dzo naka.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhasi.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhasi	langa	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhavhelo	dzhia	dzhena	dzhulu	

	VHALANI	Ṭhanzi u funa u fhemba madzhulu. Musi hu na phepho Ṭhanzi Uambara dzhasi ɭawe. Madzhulu haya a fhembiwa kha tshiulu tshi re kule na miɭi. Ri fhemba ri vhanzhi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhulu.







ɭAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ɭavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ṭhanzi u ambara mini hu na phepho? Ṭhanzi u ambara _____ hu na phepho. 2. Madzhulu a fhembiwa kha mini? Madzhulu a fhembiwa kha _____.



ɭAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ɭanga	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	Nzwelule	nzwii	Nzwelule	nzwii	
		nzwii !	Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	
	VHALANI	Phepho ndi yavhuɭi kha vha re na madzhasi na miɱadzi. Fhedzi, kha vhashai vha si na zwa u thivhela phepho vha a ṭungufhadza. Ndi nnyi ane a vha thusa?				
	ÑWALANI	1. Zwi ṭungufhadza kha vhafhio? Zwi ṭungufhadza kha _____. 2. Inwi ni a funa phepho? Ee!/Hai! Ndi funa/a thi funi phepho.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ.
	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muᱢᱤᱨᱫᱷᱟ

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 1

	SEDZANI NI BULE	dzhasi	ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	gunubu	phepho	ambara
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	

	VHALANI	 <p>Vhana khevha vho ambara madzhasi na miᱢᱤᱨᱫᱷᱟ ya vhududo. Vha vhone vho ambara zwa vhududo ngauri hu na phepho. Madzhasi e vha ambara o nakiswa nga miolo ya u naka.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana khevha vho ambara madzhasi a vhududo 2. vho ambara masidzha a u naka 3. nakiswa nga miolo Madzhasi e vha ambara o.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a ḏifhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a dxfhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura matxuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	matxamatxisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfhene	pfhala	pfhiwa	pfhene	
		pfhala	pfhene	pfhiwa	pfhene	
	VHALANI	Ndi do guda u bika swobo i re na matxamatxisi. Ndi do shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U do guda u bika swobo i re na mini? U do guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI



Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a d̩fhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḅe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḅe

pfhiwa

pfheḅe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḅwe na muḅwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUNḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuna.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUTḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya Ḳavhuna.






ḲAVHUTḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a dxfhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura matxuku.
--	---------	--

	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nawa.
--	---------	------------------------------------


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	---------	---


	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____.
		2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	matxamatxisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
--	-----------------	--------------	-------	------	---------	-------

	BULANI ZWI PFALE	pfhene	pfhala	pfhiwa	pfhene
		pfhala	pfhene	pfhiwa	pfhene

	VHALANI	Ndi do guda u bika swobo i re na matxamatxisi. Ndi do shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.
--	---------	---

	ÑWALANI	1. U do guda u bika swobo i re na mini? U do guda u bika swobo i re na _____.
		2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____.
		3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḅe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḅe

pfhiwa

pfheḅe



VHALANI



Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḅwe na muḅwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḅe ndi a funa swobo.





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuna.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito I ya Ḳavhuna.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i ḡifhi nezwo 3. muḡwe na muḡwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a dxfhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura matxuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	matxamatxisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfhene	pfhala	pfhiwa	pfhene	
		pfhala	pfhene	pfhiwa	pfhene	
	VHALANI	Ndi do guda u bika swobo i re na matxamatxisi. Ndi do shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U do guda u bika swobo i re na mini? U do guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuna.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito I ya Ḳavhuna.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i ḡifhi nezwo 3. muḡwe na muḡwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a dxfhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura matxuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	matxamatxisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfhene	pfhala	pfhiwa	pfhene	
		pfhala	pfhene	pfhiwa	pfhene	
	VHALANI	Ndi do guda u bika swobo i re na matxamatxisi. Ndi do shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U do guda u bika swobo i re na mini? U do guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a ḏifhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḅe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḅe

pfhiwa

pfheḅe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḅwe na muḅwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḅe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a dxfhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura matxuku.
--	---------	--

	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nawa.
--	---------	------------------------------------


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	---------	---


	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	matxamatxisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
--	-----------------	--------------	-------	------	---------	-------

	BULANI ZWI PFALE	pfhene	pfhala	pfhiwa	pfhene
		pfhala	pfhene	pfhiwa	pfhene

	VHALANI	Ndi do guda u bika swobo i re na matxamatxisi. Ndi do shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.
--	---------	---

	ÑWALANI	1. U do guda u bika swobo i re na mini? U do guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.
--	---------	--

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḅe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḅe

pfhiwa

pfheḅe



VHALANI



Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḅwe na muḅwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḅe ndi a funa swobo.





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuna.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito I ya Ḳavhuna.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i ḡifhi nezwo 3. muḡwe na muḡwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a dxfhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura matxuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nawa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	matxamatxisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfhene	pfhala	pfhiwa	pfhene	
		pfhala	pfhene	pfhiwa	pfhene	
	VHALANI	Ndi do guda u bika swobo i re na matxamatxisi. Ndi do shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U do guda u bika swobo i re na mini? U do guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḲe

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maḲamaḲisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheḲe	pfhiwa	pfheḲe	

	VHALANI	 <p>Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i Ḳifhi zwone. I takalelwa nga muḲwe na muḲwe. Swobo i khou Ḳifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. NḲe ndi a funa swobo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuna.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito I ya Ḳavhuna.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i ḁifhi nezwo 3. muḁwe na muḁwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a ḏifhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
--	---------	--

	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.
--	---------	------------------------------------


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	---------	---


	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____.
		2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
--	-----------------	------------	-------	------	---------	-------

	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe

	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.
--	---------	---

	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____.
		2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____.
		3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḅe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḅe

pfhiwa

pfheḅe



VHALANI



Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḅwe na muḅwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḅe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a ḏifhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
--	---------	--

	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.
--	---------	------------------------------------


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	---------	---


	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____.
		2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
--	-----------------	------------	-------	------	---------	-------

	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe

	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.
--	---------	---

	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____.
		2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____.
		3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a ḏifhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI



Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuna.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito I ya Ḳavhuna.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i ḡifhi nezwo 3. muḡwe na muḡwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a ḏifhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
--	---------	--

	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.
--	---------	------------------------------------


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	---------	---


	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____.
		2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
--	-----------------	------------	-------	------	---------	-------

	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe

	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.
--	---------	---

	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____.
		2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____.
		3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḅe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḅe

pfhiwa

pfheḅe







VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḅwe na muḅwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a d̩fhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḅe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḅe

pfhiwa

pfheḅe



VHALANI



Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḅwe na muḅwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḅe ndi a funa swobo.





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuna.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito I ya Ḳavhuna.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i ḁifhi nezwo 3. muḁwe na muḁwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a d̩fhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a ḏifhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI



Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a dxfhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura matxuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	matxamatxisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfhene	pfhala	pfhiwa	pfhene	
		pfhala	pfhene	pfhiwa	pfhene	
	VHALANI	Ndi do guda u bika swobo i re na matxamatxisi. Ndi do shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U do guda u bika swobo i re na mini? U do guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a d̩fhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
--	---------	---

	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.
--	---------	------------------------------------


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	---------	---


	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____.
		2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1







	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
--	-----------------	------------	-------	------	---------	-------

	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe



	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.
--	---------	---

	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____.
		2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____.
		3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḲe

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maḲamaḲisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheḲe	pfhiwa	pfheḲe	

	VHALANI	 <p>Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḲwe na muḲwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. NḲe ndi a funa swobo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a ḏifhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura maṭuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfheṅe	pfhala	pfhiwa	pfheṅe	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Ndi ḡo guda u bika swobo i re na maṭamaṭisi. Ndi ḡo shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U ḡo guda u bika swobo i re na mini? U ḡo guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI







Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhela	
		Nzwelule	nzwii !	Nzwelule	nzwii !	
	VHALANI	Wayne ha funi u la maṭamaṭisi. Na swobo ya maṭamaṭisi ha i funi. Ha zwi divhi uri mme awe vha a shela maṭamaṭisi kha swobo i ne a i funesa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Swobo i no bikwa nga mme awe i a difha. O ri u la swobo ye vha ṭanganyisa na maṭamaṭisi a ṅanzwa na minwe. O thoma u funa maṭamaṭisi u bva lenelo divha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: maṭamaṭisi.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	maṭamaṭisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		nkhweleleni	nkhwivha	nkhwala	nkhwesa	

	VHALANI	Swobo i itiwa nga zwithu zwo fhambaho. Mme anga vha i bika i a dxfhesa. Vha tshi i bika vha shela mapfura matxuku.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nawa.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Swobo yo itiwa na nga mini? Swobo yo itiwa na nga _____. 2. Ndi mini zwi sa sheliwi vha tshi bika swobo? Vha sheli _____ vha tshi bika swobo.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	matxamatxisi	swobo	mbeu	mapfura	shela
	BULANI ZWI PFALE	pfhene	pfhala	pfhiwa	pfhene	
		pfhala	pfhene	pfhiwa	pfhene	
	VHALANI	Ndi do guda u bika swobo i re na matxamatxisi. Ndi do shela na mbeu nnzhi ngauri dzi na mutakalo. Ndo vhona nga swobo ye mme a Mulalo vha i bika mulovha.				
	ÑWALANI	1. U do guda u bika swobo i re na mini? U do guda u bika swobo i re na _____. 2. Ndi mini tshi re na mutakalo? Tshi re na mutakalo ndi _____. 3. Ndi nnyi o bikaho swobo mulovha? _____ vho bika swobo mulovha.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḲu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

maḲamaḲisi

swobo

mbeu

mapfura

shela



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfhala

pfheḡe

pfhiwa

pfheḡe



VHALANI



Wayde o fara swobo nga tshigodelo. Swobo iyo a i ḡifhi zwone. I takalelwa nga muḡwe na muḡwe. Swobo i khou ḡifhiswa nga maḲamaḲisi na dzi mbeu dzo fhambanaho. Nḡe ndi a funa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito I ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. wayde o fara swobo nga tshigodelo 2. 2swobo iyo a i Ḳifhi nezwo 3. muḲwe na muḲwe I takalelwa nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṅhe-hoṅhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vhatu vhoṅhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	rabela	muᱠᱤ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	fhufhwa
		ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	vhekanywa

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱆ᱱᱤ vha vhaisa. Vho ima vha khou vhala zwo ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwi vha vhaisaho na ᱆ᱱᱤᱰᱤ. Ndaela ndi ya u iledzwa u dzhena huᱢᱤᱰᱤ fhethu. Izwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwaholwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ zwi vha vha isa ho na ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vhatu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ zwi vha vha isa ho na ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ fhethu. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ.
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ zwi vha vha isa ho na ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱢᱤᱞᱤ fhethu. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ vha vha isa ho na ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena hu᱆ᱱᱽ fhethu. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhai swa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwaholwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vhatu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	rabela	muᱠᱤ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	fhufhwa
		ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	vhekanywa

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ vha vhaisa. Vho ima vha khou vhala zwo ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ vha vhaisho na ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. Ndaela ndi ya u ilezwa u dzhena huiwe fhethu. Izwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱟᱨ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ.
	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi ya᱆ᱱ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱟᱨ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ vha vhaisa. Vho ima vha khou vhala zwo ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ vha vhaisaho na ᱆ᱱᱟᱨ. Ndaela ndi ya u iledzwa u dzhena hu᱆ᱱᱟ fhethu. Izwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ.
	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ maipfi ya᱆ᱢᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟ vha vhaisa. Vho ima vha khou vhala zwo ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ zwi vha vhaisaho na ᱢᱤᱨᱫᱷᱟ. Ndaela ndi ya u iledzwa u dzhena huᱢᱤᱨᱫᱷᱟ. Izwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vhatu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ.
	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ zwi vha vha isa ho na ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiḲalula	rabela	muḲa	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		Ḳanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha Ḳi vha vhaisa. Vho ima vha khou vhala zwo Ḳwalwaho zwi vha vhaisaho na Ḳamusu. Ndaela ndi ya u iledzwa u dzhena huḲwe fhethu. Izwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiḱwa nga mini 2. vho ima vha khou vhalā zwo riwāholwa. 3. zwi vhathu vhaiḱa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ.
	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ zwi vha vha isa ho na ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ.
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ zwi vha vha isa ho na ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱢᱤᱞᱫᱽᱨᱮᱞᱤ. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwaholwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vhatu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ zwi vha vha isa ho na ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena hu᱆ᱱᱽ fhethu. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwaholwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	rabela	muᱠᱤ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱆ vha vhaisa. Vho ima vha khou vhala zwo ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi vha vhaisaho na ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. Ndaela ndi ya u iledzwa u dzhena huᱠᱤᱰᱤ fhethu. Izwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ.
	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ zwi vha vha isa ho na ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiḲalula	rabela	muḲa	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	fhufhwa
		Ḳanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	vhekanywa

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha Ḳi vha vhaisa. Vho ima vha khou vhala zwo Ḳwalwaho zwi vha vhaisaho na Ḳamusu. Ndaela ndi ya u iledzwa u dzhena huḲwe fhethu. Izwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhai swa nga mini 2. vho ima vha khou vhal a zwo ri waholwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ.
	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱤᱫᱷᱟᱲ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ zwi vha vha isa ho na ᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱢᱤᱨᱫᱷᱟᱹᱜᱟᱲ. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vathu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ.
	ᱠᱷᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ	ᱠᱷᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱠᱷᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ zwi vha vha isa ho na ᱠᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱠᱷᱤᱞ fhethu. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vhatu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.
	ᱨᱷᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱨᱷᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆ᱫᱽ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱨᱷᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ zwi vha vha isa ho na ᱨᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ fhethu. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwaholwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhala	pfheṅe	pfhiwa	pfheṅe	
	VHALANI	Muvhuso wa tshiṭalula wo sia vhathu vhanzhi vho vhaisala. Vho bvisiwa vhudzuloni havho. Hezwi zwi nkhwesa muhwalo wa uri madzulo avho a tea u wanala murahu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulutshinna vho dinwa nga tshiṭalula. Vhathu vho pfuluswa vha sa funi. Ndi zwithu zwo vhaisesaho vhathu. Vho fhedza vho iswa fhethu hu si havhugi vha sa hu funi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: rabela.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	
		pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	

	VHALANI	Mafhungo a makhulutshinna o vha a tshi takadza kha riṅe. Vho vha sa tendelwi u dzhena hoṭhe-hoṭhe. Fhedzi kale ndi he vha vha vha tshi tshila vha takala vhe hone.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: muṭa.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mafhungo a nnyi o takadzaho kha riṅe? Mafhungo o takadzaho kha reṅe ndi a _____. 2. Vho vha vha sa tendelwiu dzhena ngafhi? Vho vha vha sa tendelwi u dzhena _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiṭalula	rabela	muṭa	bada
	BULANI ZWI PFALE	ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
		vhekanywa	ṭanganywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshiṭalula. Makhulutshinna vha anetshela nga vhuronwane. Tshiṭalula a si tshavhugi kha vhatu vhoṭhe.				
	ÑWALANI	1. Mirafho yo vhofhekanywa nga tshiṭalula naa? Ee!/Hai! Mirafho a yo ngo vhofhekanywa nga tshitalula 2. Ndi nnyi a no anetshela mafhungo a tshiṭalula? _____ vha anetshela mafhungo a tshiṭalula.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ.
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: makhulutshinna

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	muvhuso	tshiᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	rabela	muᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	bada
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	

	VHALANI	 <p>Makhulutshinna vha tshi elelwa zwa kale zwi kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ vha vha isa. Vho ima vha khou vhalala zwo ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ zwi vha vha isa ho na ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ. Ndaela ndi ya u ile dzwa u dzhena huᱢᱤᱞᱫᱽᱨᱮᱞᱤ. I zwi ndi nga mulandu wa muvhala.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. makhulutshinna vha vhaiswa nga mini 2. vho ima vha khou vhala zwo riwamolwa. 3. zwi vhathu vhaisa vhathu



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruḱwa mukhethwa. Uyu muruḱwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruḱwa mukhethwa ndi nnyi? Muruḱwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenyeya

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	

	VHALANI	 <p>Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he᱆ shango ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ Afrika Tshipembe. Vha vhudza vha᱆hulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.			
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea			

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1

	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1713 1516 2004">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he li shango la Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaduhulu nga hazwo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.			
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea			

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipiḁa	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p data-bbox="399 1702 1516 2016">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipiḁa tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha heḁi shango ḁa Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaḁuhulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: **thyethyeyea**

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulukuku

tshipiḁa

tshigwada

washu

nyambeulane



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

khomphyutha

khomphyutha

khomphyutha

thyethyeyea


thyethyeyea

thyethyeyea

thyethyeyea



VHALANI



Vho makhulukuku vho vha vhe tshipiḁa tsha
tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho
ngwaniwapo vha heḁi shango ḁa Afrika
Tshipembe. Vha vhudza vhaḁuhulu nga hazwo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.			
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenyeya			

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipiḁa	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	thyethyenyeya
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1713 1516 2004">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipiḁa tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha heḁi shango ḁa Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaḁuhulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruḱwa mukhethwa. Uyu muruḱwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruḱwa mukhethwa ndi nnyi? Muruḱwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.			
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenea			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1713 1524 2004">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he᱆ shango ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ Afrika Tshipembe. Vha vhudza vha᱆hulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	thyethyenyeya
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	

	VHALANI	 <p>Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he li shango la Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaduhulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenea

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	

	VHALANI	 <p>Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha heᱤ shango ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ Tshipembe. Vha vhudza vha᱆hulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.			
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea			

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipiḁa	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	thyethyeyea
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1713 1516 2004">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipiḁa tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha heḁi shango ḁa Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaḁuhulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipiḡa	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	thyethyeyea
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p>Vho makhulukuku vho vha vhe tshipiḡa tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaḡuhulu nga hazwo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenyeya

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipiḁa	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	thyethyenyeya
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	

	VHALANI	 <p>Vho makhulukuku vho vha vhe tshipiḁa tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha heḁi shango ḁa Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaḁuhulu nga hazwo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipiḡa	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyeneya	thyethyeneya	thyethyeneya	thyethyeneya	thyethyeneya
		thyethyeneya	thyethyeneya	thyethyeneya	thyethyeneya	thyethyeneya
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruḡwa mukhethwa. Uyu muruḡwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruḡwa mukhethwa ndi nnyi? Muruḡwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ.
	ᱢᱷᱚᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ	ᱢᱷᱚᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	thyethyeyea
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p>Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he᱆ shango ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞᱤ Afrika Tshipembe. Vha vhudza vha᱆hulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruḱwa mukhethwa. Uyu muruḱwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruḱwa mukhethwa ndi nnyi? Muruḱwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.			
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea			

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p>Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha heᱱi shango ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaᱱuhulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: **thyethyeyea**

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulukuku

tshipiḁa

tshigwada

washu

nyambeulane



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

khomphyutha

khomphyutha

khomphyutha

thyethyeyea


thyethyeyea

thyethyeyea

thyethyeyea



VHALANI







Vho makhulukuku vho vha vhe tshipiḁa tsha
tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho
ngwaniwapo vha heḁi shango ḁa Afrika
Tshipembe. Vha vhudza vhaḁuhulu nga hazwo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruḱwa mukhethwa. Uyu muruḱwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruḱwa mukhethwa ndi nnyi? Muruḱwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.			
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḵu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenyeya			

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipiḁa	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	

	VHALANI	 <p data-bbox="399 1702 1516 2016">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipiḁa tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha heḁi shango ḁa Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaḁuhulu nga hazwo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.			
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenyeya			

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1713 1516 2004">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he li shango la Afrika Tshipembe. Vha vhudza vha᱆ᱱᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ nga hazwo.</p>			
--	---------	---	--	--	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.			
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p data-bbox="399 1702 1516 2016">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he li shango la Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaduhulu nga hazwo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.			
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea			

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p data-bbox="399 1713 1516 2016">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he li shango la Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaduhulu nga hazwo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruḱwa mukhethwa. Uyu muruḱwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruḱwa mukhethwa ndi nnyi? Muruḱwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.			
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyenyeya			

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1713 1516 2004">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he li shango la Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaduhulu nga hazwo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	pfhufhwa	fhufhwa	pfhufhwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	vhofhekanywa	vhekanywa	
	VHALANI	Nyambeulane ndi tshinwe tsha zwickhokhonono. Vho makhulukuku vho vha vha tshi tenda uri u ḡisa mulaedza. Vhathu vhanzhi vha a ofha mbonalo ya nyambeulane.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nṅe ndi a ofha nyambeulane. Nyambeulane u vhonala u tshi nga u a luma. Inwi no no vhona nyambeulane hune na dzula hone?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nyambeulane.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	khompyutha	mphye	
		mphwe	khomphyutha	mphwe	khomphyutha	

	VHALANI	Vhonani nyambeulane wo kavha kha mavhele o omaho. Kani u khou gisa mulaedza wa mvula? Vhathu vha tshi vhona nyambeulane vha a takala.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khomphyutha.







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Ndi mini tsho kavhaho kha mavhele? Tsho kavhaho kha mavhele ndi _____. 2. Muvhala wa nyambeulane ndi ufhio? Muvhala wa nyambeulane ndi _____.



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
		thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea	thyethyenea
	VHALANI	Vho makhulukuku washu vho tenda kha muruniwa mukhethwa. Uyu muruniwa mukhethwa ndi nyambeulane. Nyambeulane ndi u fulufhelwa nga vhathu.				
	ÑWALANI	1. Muruniwa mukhethwa ndi nnyi? Muruniwa mukhethwa ndi _____. 2. Fulufhelo Ḳa vhathu ndi mini? Fulufhelo Ḳa vhathu ndi _____.				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ.			
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a re kha  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: thyethyeyea			

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1

	SEDZANI NI BULE	makhulukuku	tshipida	tshigwada	washu	nyambeulane
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	
		thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	thyethyeyea	

	VHALANI	 <p data-bbox="406 1713 1524 2004">Vho makhulukuku vho vha vhe tshipida tsha tshigwada tshihulu tsha Makhoisan, vho ngwaniwapo vha he li shango la Afrika Tshipembe. Vha vhudza vhaduhulu nga hazwo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vho makhulukuku ndi makhoisan 2. vho ngwaniwapo vha heḲi shango Ḳa afrikaka tshipembe 3. vha vhudza hazwo vhaḲuhulu nga



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ᱠᱤᱢᱤ u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu ᱠᱤᱢᱤ waho shangoni. Dzwadze iᱠᱤᱢᱤ ndi COVID 19 ᱠᱤᱢᱤ fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ᱠᱤᱢᱤ u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu ᱠᱤᱢᱤ waho shangoni. Dzwadze iᱠᱤᱢᱤ ndi COVID 19 ᱠᱤᱢᱤ fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.			
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga			

ḲAVHUṂA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	<div data-bbox="502 862 1428 1635" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1524 2060">Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ṱoda u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.			
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga			

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	<div data-bbox="502 862 1428 1635" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1524 2060">Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆ᱱᱤ. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ᱠᱤᱢᱤ u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ waho shangoni. Dzwadze iᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ndi COVID 19 ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. muongi u na mulwadze sibadela
2. u khou ḡoḡa u lwayeha ngauri u khou lwala
3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a re kha  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi ya᱆. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	<div data-bbox="502 862 1428 1635" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1524 2060">Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ᱠᱤᱢᱤ u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu ᱠᱤ waho shangoni. Dzwadze iᱠᱤ ndi COVID 19 ᱠᱤ fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḡoḡa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.			
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga			

ḲAVHUṂA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	<div data-bbox="502 862 1428 1635" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1524 2060">Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ṱoda u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUNḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuna.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUNḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya Ḳavhuna.






ḲAVHUNḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḡoḡa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.			
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga			

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	<div data-bbox="502 862 1428 1635" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1524 2060">Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUṄA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	<div data-bbox="502 862 1428 1624" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1524 2060">Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ṭoḡa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḡoḡa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	<div data-bbox="502 862 1428 1635" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1524 2060">Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ṱoḡa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. muongi u na mulwadze sibadela
2. u khou ḡoḡa u lwayeha ngauri u khou lwala
3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha	khomphyutha
		thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya	thyethyenyeya
	VHALANI	Malwadze a phirela o dadza lifhasi lothe. Ho anda madzwadze tshifu. Dwadze tshifu li tea u hayeliwa ngauri li vhulaya vhatu nga vhunzhi.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi yanu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Lifhasi lothe li kha nyofho ya dzwadze tshifu. Muñwe na muñwe u tea u ambara masiki. Fhedzi vhatu a vha na ndavha. Dwadze li khou phadalala.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: masiki.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena
		dzhavhelo	dzhiela	dzhulu	dzhena	dzhena

	VHALANI	Dwadze tshifu ǀa COVID 19 ǀi ǀoda muhayelo. Hu shumiswa dzhekiseni hu tshi hayeliwa. Muhayelo a u athu u wanala. Fhedzi vho rasaintsi vha tsini na u u wana.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzhekiseni.







ǀAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito ǀ nga ǀavhuvhili.
	ÑWALANI	1. Dzina ǀa dwadze tshifu ndi ǀifhio? Dzina ǀa dwadze tshifu ndi _____. 2. Muhayelo wo no wanala naa? Ee!/Hai muhayelo wo wanala/a u athu wanala.



ǀAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
	VHALANI	U hayelwa zwi a vhavha ngauri u ǀhavhiwa nga dzhekiseni. dzhekiseni i sheliwa mushonga na vhulwadze honoho vhu no khou hayeliwa.				
	ÑWALANI	1. U hayelwa hu a vhavha kana a hu vhavhi? Ee!/Hai! Hu a vhavha/ a hu vhavhi. 2. Dzhekiseni i sheliwa mini na mini? Dzhekiseni i sheliwa _____ na _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mushonga

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	hayelwa	dwadze	malwadze	tshifu	muhayelo
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	

	VHALANI	 <p>Muongi u na mulwadze sibadela. U khou ḲoḲa u hayelwa ngauri u khou lwala. Mulwadze u khou ofha dwadze tshifu Ḳo waho shangoni. Dzwadze iḲo ndi COVID 19 Ḳi fhedzaho mufemo.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. muongi u na mulwadze sibadela 2. u khou ḲoḲa u lwayeha ngauri u khou lwala 3. dwadze tshifu Mulwadze u khou ofha



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na divha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Lavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu.</p> <p>2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.</p>

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	divha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! divhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	ÑWALANI	<p>1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza
tshi bvaho kha ḁovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa.Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu.</p> <p>2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.</p>

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	ÑWALANI	<p>1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha Ḳhalusamaipfi yaḅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

Ḳoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI







Na vha na tshimedzwa ni si na Ḳdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na Ḳdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a Ḳoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ivhani na nḲivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu 2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḲoḲa na tshidza tshi bvaho kha Ḳovha. 3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Lavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu.</p> <p>2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.</p>

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	ÑWALANI	<p>1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza
tshi bvaho kha ḁovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Lavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.



LAHVURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	<div data-bbox="598 884 1332 1590" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1540 2060">Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḲivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḲoḲa na tshidza
tshi bvaho kha Ḳovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha divhi u li londa. Ene u divha uri, u li vhea nduni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, divha na muya. Wa li vheya nduni hu sa wanali divha na muya zwavhudi li a fa. Zwa zwino Limani u a divha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: divha.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḋa tsha tshiḋori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḥhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḋori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḥhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḋu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na ḋivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḋoḋa na tshidza
tshi bvaho kha ḋovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu.</p> <p>2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.</p>



ĽAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ľiedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita Ľiedza.				
	ÑWALANI	<p>1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a no tea u ita Ľiedza? _____ u tea u ita Ľiedza.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	<div data-bbox="598 884 1332 1590" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1540 2060">Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni ḁo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha ḁuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḡivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḡoḡa na tshidza
tshi bvaho kha ḡovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu.</p> <p>2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.</p>

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ľiedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita Ľiedza.				
	ÑWALANI	<p>1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a no tea u ita Ľiedza? _____ u tea u ita Ľiedza.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza
tshi bvaho kha ḁovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Lavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.



LAHVURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	ḡuvha	mbeu	ṱoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	<div data-bbox="598 884 1332 1590" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1540 2060">Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni ḡo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṱoda na tshedza tshi bvaho kha ḡuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza
tshi bvaho kha ḁovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.



ĽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	 <p>Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni ḁo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha ḁuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	--

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na ḡdivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḡoḡa na tshidza
tshi bvaho kha ḡovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa.Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na divha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Lavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.



LAHVURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	divha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! divhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	<div data-bbox="598 884 1332 1590" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1540 2060">Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni ḁo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha ḁuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na ḡdivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḡoḡa na tshidza
tshi bvaho kha ḡovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa.Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza
tshi bvaho kha ḁovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu.</p> <p>2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.</p>



ĽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ľiedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita Ľiedza.				
	ÑWALANI	<p>1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a no tea u ita Ľiedza? _____ u tea u ita Ľiedza.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	 <p>Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni ḁo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha ḁuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu 2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza tshi bvaho kha ḁovha. 3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha divhi u li londa. Ene u divha uri, u li vhea nduni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, divha na muya. Wa li vheya nduni hu sa wanali divha na muya zwavhudi li a fa. Zwa zwino Limani u a divha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: divha.				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.



ĽAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ľiedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita Ľiedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita Ľiedza? _____ u tea u ita Ľiedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	<div data-bbox="598 884 1332 1590" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1540 2060">Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni ḁo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha ḁuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza
tshi bvaho kha ḁovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḲivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḲoḲa na tshidza
tshi bvaho kha Ḳovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Lavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu.</p> <p>2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.</p>



ĽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	ÑWALANI	<p>1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	 <p>Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni ḁo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha ḁuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	--

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza
tshi bvaho kha ḁovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḁa tsha tshiḁori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḁori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḁu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḁivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḁa tshi a ḁoḁa na tshidza
tshi bvaho kha ḁovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Lavhuvhili.
	ÑWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu.</p> <p>2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.</p>

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	ÑWALANI	<p>1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḡivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḡoḡa na tshidza
tshi bvaho kha ḡovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.



ĽAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ľiedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita Ľiedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita Ľiedza? _____ u tea u ita Ľiedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	<div data-bbox="598 884 1332 1590" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1540 2060">Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni ḁo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha ḁuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḋa tsha tshiḋori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḋhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḋori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḋhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḋu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na ḋivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a ḋa tshi a ḋoḋa na tshidza
tshi bvaho kha ḋovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	ḂWALANI	Ḃwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	ḂWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na 
a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na 
kha ṭhalusamaipfi yaṅu.
Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

zwimedzwa

Ḳiedza

Ḳuvha

mbeu

ṭoda



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo



VHALANI



Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga
Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa
tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa
tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U
shedza hone ndi ha ndeme.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .









ḲWALANI






Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na nḡivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḡoḡa na tshidza
tshi bvaho kha ḡovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.



MUSUMBULUWO NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
	VHALANI	Limani o fhiwa tshimedzwa tsha luvha. Fhedzi ha ḁivhi u li londa. Ene u ḁivha uri, u li vhea nḁuni ndi hone a tshi khou li londa. Mathina izwo a si zwone.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha tḁhalusamaipfi yaḁu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Luvha ndi tshithu tshi tshilaho. Tshi toḁa maḁi, ḁuvha na muya. Wa li vheya nḁuni hu sa wanali ḁuvha na muya zwavhuḁi li a fa. Zwa zwino Limani u a ḁivha uri u tea u ita mini.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ḁuvha.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toḁa
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	
		pfhala	pfheḁe	pfhiwa	pfheḁe	

	VHALANI	Limani u do toda mbeu a tavha luvha linwe. U do tevhela zwo teaho zwino. U do li vhea hu re na muya na duvha lo linganelaho. A kona u sheledza.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: sheledza.







ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ľavhuvhili.
	NWALANI	1. Ndi nnyi a no do toda mbeu? _____ u do toda mbeu. 2. Mbeu ndi ya u ita mini? Mbeu ndi ya u _____.



ĽAVHURARU NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	liedza	duvha	mbeu	toda
	BULANI ZWI PFALE	mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Zwimedzwa zwo fhambana. A si zwothe zwi no tea u dzula thwii! duvhani. Zwi tea u dzula nnda fhedzi zwi murunzini. Limani u tea u ita liedza.				
	NWALANI	1. Zwimedzwa zwi tea u dzula ngafhi? Zwimedzwa zwi tea u dzula _____ fhedzi zwi _____. 2. Ndi nnyi a no tea u ita liedza? _____ u tea u ita liedza.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: zwimedzwa

ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	zwimedzwa	Ḳiedza	Ḳuvha	mbeu	ṭoda
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	

	VHALANI	<div data-bbox="598 884 1332 1590" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1691 1540 2060">Na vha na tshimedzwa ni si na ṅdivho ni Ḳo nga Limani. Ivhani na ṅdivho ya uri tshimedzwa tshi a tshila sa muthu. Tshi a fema, tshi a Ḳa tshi a ṭoda na tshedza tshi bvaho kha Ḳuvha. U shedza hone ndi ha ndeme.</p>
--	---------	---

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na 
a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori
tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na .



ḲWALANI

Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḡu. Ni lulamise
ho khakheaho.

1. ivhani na ḡdivho ya uri tshimedzwa tshi a
tshila sa muthu
2. tshi a fema tshi a Ḳa tshi a ḡoḡa na tshidza
tshi bvaho kha ḡovha.
3. ndi ha ndeme U sheledza hone.